

SPORAZUM

o

**PRODUŽENJU ROKA PARALELNOG KORIŠĆENJA
MOBILNIH DRŽAVNIH KODOVA MCC: 297 I 220**

između

**VLADE CRNE GORE, KOJU PREDSTAVLJA
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I
TELEKOMUNIKACIJE**

i

**VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA
MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I
INFORMACIONOG DRUŠTVA**

Pismo Crne Gore

Beograd, __. septembar 2011. godine

U ime Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, imam čast da potvrdim da su naše strane postigle sporazum u pogledu sljedećeg:

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije je razmotrilo zahtjev Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore o produženju prelaznog perioda istovremenog korišćenja, za potrebe biranja pretplatnika Crne Gore, oba mobilna koda zemlje (220-mobilni kod zemlje za Republiku Srbiju i 297-mobilni kod zemlje za Crnu Goru).

Republika Srbija je saglasna da Crnoj Gori produži prelazni period istovremenog korišćenja oba mobilna koda zemlje MCC: 297 i 220 do 31.decembra 2011. godine, a nakon toga Crna Gora će koristiti samo mobilni kod samo 297.

Ministarsvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije uzima u obzir da je crnogorskoj strani implementacija novog mobilnog državnog koda veoma zahtjevna, kako po pitanju tehničke i operativne složenosti, tako i po vrijednosti investicija.

Poštovani ministre, ukoliko možete da potvrdite navedeno pismenim odgovorom, ovo pismo i odgovor će predstavljati Sporazum između Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore o produženju roka paralelnog korišćenja mobilnih državnih kodova MCC:297 i 220, koji će stupiti na snagu _____, uz potpisivanje ZAJEDNIČKOG SAOPŠTENJA, koje bi uputili ka Internacionalnoj Telekomunikacionoj Uniji (ITU).

Primate izraze našeg najvišeg uvažavanja.

Prof. dr Vujica Lazović, s.r.

**Ministar
Ministarstvo za informaciono
društvo i telekomunikacije**